

t6_rusub_3

(TMLwqtJaURdLgiukKBSfDKmjeRVEPf8Wrd8)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_rusub_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_rusub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\ & X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_bhsp_1 X1) \wedge (\\ & m1_rusub_1 X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (\\ & u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X2 = u1_struct_0 X1) \Rightarrow (k1_rusub_3 X0 X2 = X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\ & X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (m1_rusub_1 X0 X0) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v1_bhsp_1 \\ & X0) \wedge ((v2_bhsp_1 X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X1 = u1_struct_0 \\ & X0) \Rightarrow (k1_rusub_3 X0 X1 = X0))) \end{aligned}$$